

# Marketing koncept malog biznisa



## Isporuka vrijednosti

- Marketing podrazumijeva isporuku vrijednosti potrošačima
- Šta je vrijednost za potrošača?
- Vrijednost – razlika između percipiranih koristi i percipiranih troškova

- **Funkcionalna vrijednost:** proizvod ili usluga obavlja aktivnost za koju je namijenjen;
- **Društvena vrijednost:** iskazivanje veze i odnosa sa drugim društvenim grupama kroz simbole
- **Emocionalna vrijednost:** sposobnost proizvoda da evocira emotivni ili afektivni odgovor kod potrošača
- **Epistemološka vrijednost:** proizvod nudi neko novo i zabavno iskustvo
- **Ustovna vrijednost:** izvedena iz određenog sociokulturološkog konteksta ili pretpostavke (kao npr. praznici)

## Marketing koncepcija

- Proizvodnja i isporuka proizvoda i usluga u cilju zadovoljavanja potreba potrošača, po cijeni koju su spremni da plate i na mjestima na kojima su spremni da ih kupuju.
- Fokus svih aktivnosti preduzeća usmjeren na podmirivanje potreba potrošača na drugačiji način od konkurenčije



„U svakom preduzeću postoji samo jedan sef – potrošač! On može otpustiti bilo koga iz preduzeća, uključujući i izvršnog direktora donoseći same jednu odluku – da svoj novac potroši negde drugo.“ – Sam Walton

## Proces kupovine

- Faze kupovine kod krajnjih potrošača:
- Prepoznavanje problema
- Prikupljanje informacija
- Ocjena različitih ponuda
- Odluka o kupovini
- Ponašanje nakon kupovine



- Kupovinu kod preduzeća kao kupaca karakteriše učešće više lica, koja čine tzv. centar nabavke.
- Inicijator: osoba koja ističe da treba kupiti određeni proizvod/uslugu;
  - Korisnik: onaj koji koristi kupljeni proizvod (uslužu)
  - Kupac: osoba koja obavlja kupovinu za potrebe preduzeća
  - Donosilac odluke – odlučuje o svim uslovima nabavke i izboru dobavljača
  - Odobravalač: onaj koji odobrava specifikacije nabavke kupca ili donosi odluke
  - Influencer: osoba koja ne mora nužno koristiti proizvod, ali koja ima uticaj na specifikacije nabavke



## ■■■ Proces kupovine na B2B tržištu



## ■■■ Segmentacija i targetiranje

- Osobine segmenata: mejrljivost, održivost, stabilnost, pristupačnost, isplativost i heterogenost

### Faktori koji utiču na targetiranje segmenata:

- Finansijske mogućnosti preduzeća
- Konkurenca
- Da li je tržište novo za preduzeće
- Specifičnost potreba
- Sposobnost kupovine
- Profitabilnost segmenta




## ■■■ Pozicioniranje

- Kritična tačka marketing strategije. Zašto?
- Nekoliko pristupa pozicioniranju:
  - Pozicioniranje prema atributima
  - Pozicioniranje prema odnosu cijens/kvalitet
  - Pozicioniranje prema upotrebi
  - Pozicioniranje prema specifičnosti „profilu“ potrošača
  - Pozicioniranje prema konkurenciji



## ■■■ Marketing strategija i proizvod


### „vrednosni sastav“ proizvoda



- Dizajn proizvoda
- Pakovanje
- Brend

## Marketing strategija i usluge

- Neopipljivost, heterogenost, nedjeljivost i netrajnost



## Planiranje i proces razvoja proizvoda

### ➤ Pet glavnih faza:

- Faza ideje
- Faza koncepta
- Faza razvoja proizvoda
- Faza probnog marketinga
- Faza komercijalizacije



- U svakoj fazi potrebno je uspostaviti **kriterijume procjene**  
➤ Uspješna razrada ideje nakon ovih faza rezultira početkom *životnog ciklusa proizvoda*



## Faza ideje

- Identifikacija ideja sa potencijalom i eliminisanje onih koje su nepraktične
- Upotreba kontrolnih lista – svaka ideja se izražava u terminima svoje glavne vrijednosti, zasluga i tržišta; potrošačima se predstavljaju skupine vrijednosti novih proizvoda/usluga sa ciljem određivanja najboljeg rešenja;



## Faza koncepta

- Pročišćena ideja se testira kako bi se odredila prihvaćenost od strane potrošača
- Konverzacijski intervjuvi
- Traganje za odgovorima na pitanja:
  - Na koji način je proizvod uprediv sa konkurenckim?
  - Je li koncept superiorniji ili lošiji u odnosu na postojeće proizvode na tržištu?
  - Je li ovo dobra tržišna prilika za preduzeće?
  - Slična evaluacija bi se trebala uraditi za sve djelove marketing strategije






## Faza razvoja proizvoda i probnog marketinga

- **Faza razvoja proizvoda** – određivanje reakcije potrošača na fizički proizvod/uslugu
- Prikladnija za proizvodne ideje, manje kod ideja za usluge
- Faza probnog marketinga – sprovođenje marketinškog testa
- Rezultati testa označavaju vjerovatnoću za uspješno lansiranje proizvoda i formiranje preduzeća



## Marketing strategija i kanali distribucije



### Troškovi logistike:

- Transport proizvoda do mesta kupovine
- Troškovi održavanja zaliha  
reprodukcijske i gotovih proizvoda
- Troškovi obrade porudžbina kupaca

### Hibridni modeli kanala distribucije

- Upotreba makar dva različita kanala
- **Prednosti:**
  - bolja pokrivenost tržišta
  - Niži troškovi
  - Bolja prilagodenost načina kupovine potrošačima (online prodaja, lica prodaja kod tehnički kompleksnih proizvoda itd.)



## Marketing strategija i cijene

- U velikoj mjeri definisana željenim pozicioniranjem prizvoda/usluge preduzeća
- Koji je cilj: rast prodaje i tržišnog učešća (penetracija cijena), maksimizacija profita u kratkom roku („skidanje kajmaka“), statis qio (u skladu sa konkurenckim)
- Diskontne cijene
- Cijene zasnovane na troškovima
- Premijske cijene
- 



## Marketing strategija i promocija



Karakteristike, prednosti i nedostaci svakog instrumenta marketing miksa

